



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 36

Godina: XVIII

Podgorica, 08.08.2023.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Propozicije Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2023/2024	2
2 Odluka o troškovniku Prve lige Crne Gore za žene i Kadetske lige Crne Gore za žene - takmičarska sezona 2023/2024	10
3 Registracija igrača	11

Fudbalski savez Crne Gore
Odbor za hitna pitanja
Broj: 2528
Datum: 08.08.2023. godine

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj dana 08.08.2023.godine, donio je

PROPOZICIJE

Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2023/2024

Član 1

Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu ŽFL) je jedinstvena i broji 6 klubova (ekipa):

- FK Breznica - Pljevlja,
- ŽFK Ekonomist - Nikšić,
- ŽFK Mladost 2015 - Podgorica,
- ŽFK Budućnost - Podgorica,
- ŽFK Cvetex - Berane,
- ŽFK Zora Spuž - Danilovgrad.

Član 2

Takmičenje u ŽFL se odvija po četvorokružnom bod sistemu u okviru 20 kola (svaki klub igra međusobno četiri puta).

Član 3

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu Komisija).

Član 4

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija.

Član 5

Dužnosti klubova

Klubovi moraju:

- imati obezbjeđen teren za igru - sa prirodnom ili vještačkom podlogom;
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije;
- imati kupatilo za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije, sa odgovarajućim uređajima;
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije;
- najdalje 30 metara od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika;
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu, kao i delegata;
- imati obezbjeđen računar i internet vezu, da bi se sastavio zapisnik.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Klub domaćin je obavezan da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

Član 8

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepodobnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice. Takođe, ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 9

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

Član 10

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 11

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava. Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

Član 12

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina. Klub domaćin je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije ili da umjesto kola prijavi karavan vozilo.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio ljekara i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi skupljače lopti - šest dječaka ili djevojčica.

Član 13

Klub je dužan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupa igračica koja nije izdržala automatsku sankciju zabrane igranja, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igračice koja ima zabranu igranja utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Član 14

Za vrijeme odigravanja utakmice, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportkoj opremi (ukupno sedam);
- šef stručnog štaba;
- pomoćni trener;
- trener golmana;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- komesar za bezbjednost

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji;
- delegat utakmice;
- članovi ograna bezbjednosti;
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca;
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

Član 15

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćenog predstavnika kluba. Klub može da licencira i trenera golmana i komesara za bezbjednost.

PRAVO NASTUPA

Član 16

Na utakmicama ŽFL pravo nastupa imaju registrovane igračice, koje su rođene 2008.godine i starije. Izuzetno, u cilju razvoja mladih igračica i ženskog fudbala, odobrava se da u zapisnik budu upisane **najviše dvije** igračice rođene 2009.godine, koje moraju imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu. Pored njih dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju imati sve igračice rođene 2007 i 2008 godine i igračice rođene 2006, koje na dan odigravanja utakmice nemaju navršениh 17 godina. Dokazi o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju biti unešeni u COMET sistem.

Sve igračice moraju imati izvršen zdravstveni pregled, ne stariji od šest mjeseci i unešen u COMET sistem.

U zapisnik utakmice se može unijeti najviše 20 registrovanih igračica. Od toga broja **najviše dvije mogu biti strankinje (koje nijesu državljanke Crne Gore).**

Svaka ekipa mora imati šefa stručnog štaba, koji posjeduje potrebnu UEFA C trenersku licencu.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igračica.

Sve igračice moraju posjedovati COMET ID karticu, koju predstavnik kluba obavezno prilaže na uvid delegatu, prije početka utakmice a delegat vrši identifikaciju.

DELEGAT UTAKMICE

Član 17

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe jedan sat i trideset minuta prije početka utakmice.

Delegat je dužan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegat obaviće glavni sudija. Komisija, uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

SUDIJE UTAKMICE

Član 18

Utakmice ŽFL mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koje se nalaze na odgovarajućim listama FSCG.

Član 19

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

Član 20

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija. Mjesto prvog pomoćnog sudije će zauzeti drugi pomoćni sudija a mjesto drugog pomoćnog sudije će zauzeti ispitani sudija iz publike, koji se nalazi na listi sudija za ovaj rang takmičenja. Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste ovoga stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovoga stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, drugi pomoćni sudija zauzima mjesto prvog pomoćnika a dosadašnji prvi pomoćnik koji sada postaje sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da obavlja dužnost drugog pomoćnog sudije.

. Ako u toku trajanja utakmice pozli pomoćnom sudiji ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da zauzme njegovo mjesto

Član 21

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igračica. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU I PRATEĆIH OBJEKATA

Član 22

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog loše travnate podloge, nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavijestavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Član 23

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 3 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

REGISTRACIJA UTAKMICE SLUŽBENIM REZULTATOM

Član 24

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 25

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 26

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, disciplinski je odgovoran.

ŽALBA

Član 27

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnosi Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu, u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku-taksa na žalbu.

Član 28

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 29

Odluku po žalbi Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi u roku od 3 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa ili elektronskom poštom.

Član 30

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 31

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 32

Klubovi i njihove igračice, članovi stručnog štaba ili funkcioneri disciplinski su odgovorni, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 33

Isključene igračice se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 34

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igračica dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Član 35

Igračica koja dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni.

UTVRĐIVANJE PLASMANA I POPUNA LIGE

Član 36

Ekipa koja pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove.

Takmičenje ŽFL se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive ekipa koje se takmiče;
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica;
- broj datih i primljenih golova;
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o utvrđivanju pobjednika takmičenja ili mjestu koje utiče na prelaz u viši ili niži rang takmičenja, ili mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Za utvrđivanje plasmana na dodatnoj pomoćnoj tabeli koriste se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;
- e) Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjeniće se kriterijumi e) i f), po sljedećem redosljedu:
- f) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- g) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski ogran žrijebom će odrediti poredak na tabeli.

Član 37

Ekipa koja na kraju sezone 2022/23 osvoji prvo mjesto u ŽFL stiče pravo igranja u kvalifikacijama za UEFA takmičenja.

TROŠKOVI TAKMIČENJA

Član 38

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sastojati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom-odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

Član 39

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.

Član 40

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 41

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević, s.r.**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odbor za hitna pitanja FSCG
Broj: 2527
Podgorica, 08.08.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 08.08.2023. godine, donio je

O D L U K U
o troškovniku Prve lige Crne Gore za žene i Kadetske lige Crne Gore za žene
- takmičarska sezona 2023/2024

R.br.	FUNKCIJA		IZNOS
1.	Glavni sudija		60,00 €
2.	Pomoćni sudija		40,00 €
3.	Delegat		45,00 €

4. Sudije i delegat imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20 % od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta a pri tom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.

5. NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

R.br.	Funkcija	Domaćin	Gost
1.	Predstavnik kluba	50,00 €	50,00 €
2.	Šef stručnog štaba (licencirani trener)	100,00 €	100,00 €
3.	Pomoćni trener	50,00 €	50,00 €
4.	Ljekar	obavezan	
5.	Fizioterapeut	50,00 €	

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – CENTAR
Sjednica održana 03.08.2023.godine

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK “**Budućnost**” – Podgorica, OFK “**Grbalj**” – Radanovići i igrač **Milić Sava** su potpisali Sporazum u ustupanju igrača do 30.05.2024.g.

Sjednica održana 07.08.2023. godine

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK “**Budućnost**” – Podgorica, FK “**Arsenal**” – Tivat i igrač **Dašić Jovan** su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 15.12.2023.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK “**Budućnost**” – Podgorica: Bojović Ivan (FK Rudar), Đurović Ljubomir (OFK Mladost DG) na osnovu člana 50/2.

FK “**Sutjeska**” – Nikšić: Šušić Darjan (FK Internacional) na osnovu člana 50/2.

OFK “**Mladost DG**” – Podgorica: Peličić Ognjen (FK Rudar) na osnovu člana 50/2., Dragojević Miloš (FK BUdućnost) na osnovu člana 50/9.

FK “**Stari aerodrom**” – Podgorica: Dragović Andrija (FK Zlatna lopta), Tomašević Teodor (FK Mornar) na osnovu člana 50/2.

FK “**Kom**” – Podgorica: Perišić Vladimir (FK Budućnost) na osnovu člana 50/9.

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK “**Budućnost**” – Podgorica, FK “**Kom**” – Podgorica i igrač **Perišić Vladimir** su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 15.12.2023.g.

FK “**Budućnost**” – Podgorica, OFK “**Mladost DG**” – Podgorica i igrač **Dragojević Miloš** su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 31.05.2024.g.

UGOVORI O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK “**Sutjeska**” – Nikšić i igrač **Šušić Darjan** su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2025.g.

OFK “**Mladost DG**” – Nikšić i igrač **Boričić Luka** su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

OFK "Mladost DG" – Nikšić i igrač Pejović Ljubomir su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

OFK "Mladost DG" – Podgorica i igrač Dragojević Miloš su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

FK "Kom" – Podgorica i igrač Perišić Vladimir su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 15.12.2023.g.

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Bojović Ivan su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2025.g.

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Đurović Ljubomir su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Sutjeska" – Nikšić: Gluščević Balša, Raičević Mihailo, Nikolić Darko (FK Župa), Lješević Nikola, Kaluđerović Ljubo (FK Polet stars) na osnovu člana 50/2., Minić Nenad, na osnovu člana 51/1.

FK "Budućnost" – Podgorica: Radojčić Mihailo (FK Spartak), Vuković Andrej (FK Futura), Avedisović Nikola (FK Titograd), Konatar Slavko (FK Internacional), Živković Aleksa (FK Kom), na osnovu člana 50/2., Duborija Nikša, Pešić Marko, Panov Ivan, Sekulić Luka, na osnovu člana 51/1.

OFK "Mladost DG" – Podgorica: Mijušković Strahinja, Mišković Ivan, Dulović Mijomir (FK Kom), Kaluđerović Kristijan, Mugoša Aleksandar (FK Stari aerodrom), Caušević Balša (FK Budućnost), Vuković Veljko, Đošić Vuk, Kostić Mario, Zogović Jovan, Vukčević Dušan, Simanić Ognjen, Komatina Vladimir, Remiković Luka (FK Podgorica), Popović Nemanja (FK Sutjeska) na osnovu člana 50/2.

FK "Iskra" – Danilovgrad: Simonović Matija (FK Crvena stijena), Čalov Nemanja (FK Adria), Asanović Đorđe, Milićević Momčilo (FK Budućnost), Radović Nikola (FK Sutjeska) Bulatović Balša (FK Zeta) na osnovu člana 50/2.

FK "Kom" – Podgorica: Jaćimović Filip, Vučević Uroš (FK Arena), Gogić Đorđe, Vlahović Andrej (FK Sparta), Vlahović Matija (OFK Titograd), Vojinović Vlado (FK Rudar), Popović Sava (FK Stari aerodrom), Vujović Milan, Rajković Koča, Pavićević Filip, Cvetković David (FK Podgorica), Rodić Simon (OFK Mladost DG), Radović Luka (FK Karioke), Luković Alen, Pejović Marko, Mičković Jovan, Vulanović Stefan, Ljuljanović Denis, Sekulić Nemanja (FK Budućnost), Đukić Dino, Adrović Demir, Vukčević Petar (FK Zeta), Adžović Adil (FK Dečić), Antović Božidar (FK Internacional) na osnovu člana 50/2.

FK "Internacional" – Podgorica: Drmač Luka, Ukšanović Nikola, Kostić Marko, Trebješanin Nikola, Tatar Luka, Bojanić Ognjen, Tripković Vuk, Vukčević Luka, Orahovac Kenan (OFK Mladost DG), Rakočević Lazar (FK Zeta), Stanišić Nikša, Nenezic Jovan (FK Adria), Durković Pavle, Šaranović Nikola (FK Kom), Vujišić Milovan (FK Iskra), Racković Luka, Vlahović Aleksa, Zogović Vuk, Lalić Matija (FK Podgorica), Čolević Miloš (FK Karioke), Popović Nemanja (FK Zeta) na osnovu člana 50/2.

FK "Drezga" – Piperi: Lekić Omar, Krkanović Haris (FK Dečić), Tomanović Lazar (FK Arena) na osnovu člana 50/2.

FK "Čelik" – Nikšić: Babović Danilo (FK Polet stars), Vučić Mladen, Gornović Balša (OFK Nikšić), Šapurić Vasilije (FK Sutjeska) na osnovu člana 50/2.

FK "Olympico" – Golubovci: Stajkić Gojko (FK Ilarion), Vučić Simo (FK Zora Spuž), Dobrašinović Aleksandar (FK Berane) na osnovu člana 50/2.

FK "Ilarion" – Golubovci: Đedović Danilo (FK Bratstvo) na osnovu člana 50/2.

FK "Stari aerodrom" – Podgorica: Stanaj Manuel (FK Malesija 2010), Ramović Daris (OFK Titograd), Šćepanović Matija (FK Adria), Pupović Aleksa (FK Ilarion), Ljumović Veljko (FK Podgorica), Martinović Luka, Šćepanović Vasilije, Ivezic Balša, Gogić Mario, Dragović Uroš (FK Drezga) na osnovu člana 50/2.

FK "Adria" – Podgorica: Bašanović Stefan, Knežević Andrija (FK Podgorica), Spalević Aleksa (FK Bratstvo), Saveljić Ognjen (FK Zeta), Šjak Bogdan (FK Danilovgrad), Lukić Vanja (FK Karioke), Jovanović Viktor, Kovačević Aleksa (FK Crvena stijena) na osnovu člana 50/2.

FK "As" – Golubovci: Radosinović Jovan, Petričević Đorđe, Aligrudić Matija, Miranović Nemanja, na osnovu člana 51/1.

Sjednica održana 08.08.2023. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Budućnost" – Podgorica: Batrović Veljko (Grčka), Mujan Tonći (Egipat) na osnovu člana 50/10.

FK "Dečić" – Tuzi: Patrick Carvalho Nonato (Albanija) na osnovu člana 50/10.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Batrović Veljko su potpisli Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Mujan Tonći su potpisli Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.g.

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Patrick Carvalho Nonato su potpisli Ugovor o profesionalnom igranju do 31.07.2024.g.

**Komisija za registraciju i status igrača
Senad Padović, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG - JUG
Sjednica održana 04.08.2023 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**IGALO 1929**“ (Igalo): Mitrović Nikola (BiH), Vico Stefan (Srbija), Ivanović Marko (Kambodža), Kolić Šaban-jmb. 1801004282996 (Portugalija), čl. 50/11; Ašanin Mihailo, Đukanović Danilo, Poprčan Matija, Bjeletić Matija “Pomorac” (Bijela), Milović Matija “Obilić” (Herceg Novi), Pešić Balša “Orjen” Zelenika), čl. 50/2.

“**GRBALJ**“ (Grbalj): Globarević Nikola “OFK Nikšić” (Nikšić), čl. 50/2; Milić Sava “Budućnost” (Podgorica), čl. 50/9.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“**IGALO 1929**“ (Igalo) i igrač **Mitrović Nikola** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 20.07.2023 god. do 15.06.2024 godine. Igrač Mitrović Nikola registruje se u statusu **profesionalac**.

“**OTRANT-OLYMPIC**“ (Igalo) i igrač **Marstjepović Mladen** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 04.08.2023 god. do 04.06.2025 godine. Igraču Marstjepović Mladenu mijenja se status u **profesionalac**.

STIPENDIJSKI UGOVOR O IGRANJU

“**GRBALJ**“ (Grbalj) i igrač **Milić Sava** zaključili su Stipendijski ugovor o igranju u trajanju od 03.08.2023 god. do 30.05.2024 godine.

RASKID UGOVORA

“**PETROVAC**“ (Petrovac) i igrač **Abdul Karim Asheer Shafiq** raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj 28/23, sporazumno.

Sjednica održana 06.08.2023 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**BOKELJ**“ (Bokelj): Četković Balša “Berane” (Berane), Jašović Luka “Grbalj” (Grbalj), Radević Balša, Đuričić Strahinja “Arsenal” (Tivat), čl. 50/2.

“**LOVČEN**“ (Cetinje): Radović Balša, Kopitović Bojan “Igalo 1929” (Igalo), Kustudija Petar “Budućnost” (Podgorica), čl. 50/2.

“**IGALO 1929**“ (Igalo): Bigović Bojan “Grbalj” (Grbalj), Borovnica Branko “Bokelj” (Kotor), Mrvošević Luka “Polet Stars” (Nikšić), čl. 50/2.

“**GRBALJ**“ (Grbalj): Vujović Jovan “Petrovac” (Petrovac), Iković Strahinja “Bokelj” (Kotor), čl. 50/2.

FUTSAL

KMF "CATTARO 2019" (Kotor): Pejović Nikola KMF "Titograd" (Podgorica), čl. 50/2.

Sjednica održana 07.08.2023 godine

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

"MORNAR" (Bar) i igrač Stevanović Siniša zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 10.06.2024 godine.

"OTRANT-OLYMPIC" (Ulcinj) i igrač Alibegu Adnan zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 31.05.2024 godine. Igraču Alibegu Adnanu mijenja se status u **profesionalac**.

"OTRANT-OLYMPIC" (Ulcinj) i igrač Rexhoviq Benjamin zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 31.05.2024 godine. Igraču Rexhoviq Benjaminu mijenja se status u **profesionalac**.

"OTRANT-OLYMPIC" (Ulcinj) i igrač Mećikukić Arben zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 31.05.2024 godine. Igraču Mećikukić Arbenu mijenja se status u **profesionalac**.

REGISTRACIJA IGRAČA

"BOKELJ" (Kotor): Bojović Matija "Sutjeska" (Nikšić), čl. 50/9.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

"BOKELJ" (Kotor) i igrač Bojović Matija zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 10.07.2023 god. do 31.12.2023 godine.

"MORNAR" (Bar) i igrač Kaluđerović Andrija zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 31.05.2024 godine.

"MORNAR" (Bar) i igrač Okamoto Iori zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.08.2023 god. do 31.05.2024 godine.

RASKID UGOVORA

"GRBALJ" (Grbalj) i igrač Petović Gojko raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj 51/21, **sporazumno**.

REGISTRACIJA IGRAČA

"MORNAR" (Bar): Kojić Kenan, Franović Dušan, Franićević Đorđe "Partizan" (Bar), čl. 50/2.

"ARSENAL" (Tivat): Kljajević Danilo, Pavićević Stefan, Kaščelan Vuk "Bokelj" (Kotor), čl. 50/2.

"PETROVAC" (Petrovac): Vujović Pavle, Šćepanović Matija, Jovanović Vukašin "Budva" (Budva), Toškić Jasmin "Bratstvo" (Ljajkovići), Krivokapić Vasilije "Igalo 1929" (Igalo), Konjević Savo "Kom" (Podgorica), čl. 50/2.

“GRBALJ“ (Grbalj): Stojanović Lazar “Berane“ (Berane), **čl. 50/2.**

“OTRANT-OLYMPIC“ (Ulcinj): Mugoša Miloš “Mladost DG“ (Podgorica), **čl. 50/2.**

“BOKELJ“ (Kotor): Pilastro Mateja “Arsenal“ (Tivat), Stanišić Andrija “Grbalj“ (Grbalj), **čl. 50/2.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Stojanović Lazar zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 26.07.2023 god. do 31.05.2024 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“ARSENAL“ (Tivat): Dašić Jovan “Budućnost“ (Podgorica), **čl. 50/9.**

“PETROVAC“ (Petrovac): Martinović Kristijan “Grbalj“ (Grbalj), Miranović Maksim, Vučević Luka, Gardašević Đorđe “Podgorica“ (Podgorica), **čl. 50/2.**

“IGALO 1929“ (Igalo): Vlahović Velimir “Budućnost“ (Podgorica), Abazović Amar “Zeta“ (Golubovci), **čl. 50/2.**

“OTRANT-OLYMPIC“ (Ulcinj): Hajdarević Arbion, Dodić Zemir, Nimanbegović Arman, Duraković Dženan, Radulović Mateja, Beganović Daris, Zagović Enes, Salović Anes, Hodžić Rejhan, Redžematović Alem “Akademija“ (Ulcinj), Tafić Riad “Mornar“ (Bar), **čl. 50/2.**

“LOVČEN“ (Cetinje): Lalić David, Tatar Stefan, Šćepanović Lazar, Pejanović Petar, Kaluđerović Filip, Pejović Balša “Cetinje“ (Cetinje), Kacić Benjamin “Mornar“ (Bar), Todorović Vladan “Mladost DG“ (Podgorica), **čl. 50/2.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“ARSENAL“ (Tivat) i igrač Dašić Jovan zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 07.08.2023 god. do 15.12.2023 godine.

**Komisija za registraciju i status igrača
Dragan Peraš, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG - SJEVER
Sjednica održana 05.08.2023. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "RUDAR" /Pljevlja/: Cvijović Aleksandar, Šćepanović Lazar, "North Star" /Pljevlja/, Milić Aleksa, Šljukić Matija, Kartal Andrej, Laketić Matija, Starčević David, Aranitović Andrija, "Breznica" /Pljevlja/, **čl. 50/2.**

FK "JEZERO" /Plav/: Muzurović Amir, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **čl. 50/2.**

FK "BERANE" /Berane/: Hadžibegović Kenan, /BiH/, **čl. 50/10.**

FK "IBAR" /Rožaje/: Bojčić Lazar, "Berane" /Berane/, **čl. 50/2.**

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Bošnjak Armen, Rakonjac Luka, "Borac" /Bijelo Polje/, Jelić Đorđe, Perošević Novo, Ignjatović Luka, Sekulić Pavle, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, Mršulja Velibor, "Arsenal" /Tivat/, **čl. 50/2.**

FK "PETNJICA" /Petnjica/: Čopić Stefan, Čurović Danilo, "Omladinac" /Bijelo Polje/, **čl. 50/2.**

OFK "BORAC" /Bijelo Polje/: Đeković Lazar, "Ibar" /Rožaje/, **čl. 50/2.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Četković Balša, "Berane" /Berane/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 06.08.2023. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Ljajić Damir, Bošković Vasilije, jmb. 2909008280016, Drobnjak Aleksa, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, Jušković Matija, Merdović Pavle, Pandurica Vuk, Medojević Lazar, Zindović Vukman, Bulatović Aleksa, Bulatović Andrej, "Brskovo" /Mojkovac/, **čl. 50/2.**

FK "BERANE" /Berane/: Dragović Božidar, Miladinović Andrija, Babić Andrej, Kljajić Martin, Nedović Vuk, Šćekić Lazar, Peković Aleksandar, Malezić Dženan, Lekić Vasilije, Đurašković Martin, Beganović Sanin, Đukić Anes, Muratović Eldin, Vučević Pavle, "OFK Berane" /Berane/, **čl. 50/2.**

FK "IBAR" /Rožaje/: Murić Mirza, Murić Maid, "Brskovo" /Mojkovac/, Guberinić Mihailo, "Berane" /Berane/, **čl. 50/2.**

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Raonić Lazar, Vujsić Nikola, Filipović Novica, Vujsić Matija, "Jezero" /Plav/, **čl. 50/2.**

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Tošić Božo, Čepić Lazar, Boričić Danijel, "Rudar" /Pljevlja/, **čl. 50/2.**

FK "KOMOVI" /Andrijević/: Labović Milić, "Grbalj" /Grbalj/, Otašević Bojan, Otašević Miloš, "Polimlje" /Murino/, **čl. 50/2.**

REGISTRACIJA IGRAČA MALOG FUDBALA

KMF "PRUŠKA" /Bijelo Polje/: Merdović Slavko, čl. 118.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Vojinović Vlado, "Rudar" /Pljevlja/, Dževerdanović Aleksa, Tmušić Marko, Popović Marko, Bošković Stefan, Milić Matija, Gašević Ilija, "Jezero" /Plav/, Hadžimuhović Emir, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 07.08.2023. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

FK "JEZERO" /Plav/: Baošić Stefan, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, čl. 50/2.

FK "GUSINJE" /Gusinje/: Bektešević Meris, "OFK Berane" /Berane/, čl. 50/2.

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Krstonijević Veljko, "Rudar" /Pljevlja/, čl. 50/2.

FK "PETNJICA" /Petnjica/: Mališić Matija, "Berane" /Berane/, čl. 50/2.

REGISTRACIJA IGRAČA MALOG FUDBALA

KMF "BRSKOVO" /Mojkovac/: Dubak Vaso, "Dolcinijum" /Ulcinj/, čl. 50/2.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "RUDAR" /Pljevlja/: Muratović Anes, "Mornar" /Bar/, čl. 50/2.

FK "JEZERO" /Plav/: Rakočević Lazar, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, čl. 50/2.

FK "JEDINSTVO" /Bijelo Polje/: Brandao De Souza Ubiratan, /Brazil/, čl. 50/10.

FK "BERANE" /Berane/: Drljević Đordžije, "OFK Berane" /Berane/, Pepić Samed, "Brskovo" /Mojkovac/, Đukić Maksim, Korać Bogdan, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, čl. 50/2.

FK "IBAR" /Rožaje/: Vukčević Andrija, "Mladost DG" /Podgorica/, čl. 50/2; Bralić Riad, Juković Medo, /Srbija/, čl. 50/10.

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Dragaš Marko, Vukašinović Miloš, "Zabjelo" /Podgorica/, čl. 50/2.

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Bulatović Bane, "Berane" /Berane/, Šekularac Todor, "Ibar" /Rožaje/, čl. 50/2.

OFK "BORAC" /Bijelo Polje/: Vukićević Danilo, "Berane" /Berane/, Sredojević Vidoje, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, čl. 50/2.

OFK "GUSINJE" /Gusinje/: Feratović Ernes, Radončić Jasmin, "Jezero" /Plav/, Cakaj Atdhetar, Gjonbalaj Getoar, "Gusinje" /Gusinje/, čl. 50/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "JEDINSTVO" /Bijelo Polje/ i igrač Brandao De Souza Ubiratan, su potpisali ugovor o profesionalnom igranju br. 130/23, kod FSCG 123/23, na jednu godinu, odnosno do početka ljetnjeg prelaznog roka 2024. godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Božović Andrej, Rakočević Balša, Raičević Petar, "Jezero" /Plav/, Boričić Luka, Peličić Ognjen, "Rudar" /Pljevlja/, Gluščević Andrija, "Ibar" /Rožaje/, Dobrašinić Aleksandar, "Berane" /Berane/, Ivanović Mirko, "KMF Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Dedivanović David, Micakaj Arjan, Vulaj Erion, Djokaj Valentin, "Dečić" /Tuzi/, čl. 50/2.

FK "RUDAR" /Pljevlja/: Kalezić Vasko, /Švajcarska/, čl. 50/10.

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Matsumoto Hiroki, "Ribnica" /Podgorica/, čl. 50/2.

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Vasović Nikola, "Kom" /Podgorica/, čl. 50/2.

REGISTRACIJA IGRAČA MALOG FUDBALA

KMF "BRSKOVO" /Mojkovac/: Pejović Igor, "Zora" /Danilovgrad/, Bogičević Denis, "Gorštak" /Kolašin/, čl. 50/2.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Nedić Marko, "KMF OFK Berane" /Berane/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

**Komisija za registraciju i status igrača
Stijović Ranko, s.r.**